



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MULINGO WA NWAHA NGA NWAHA WA SHANGO · O¹ HE

GIREIDI 1

MBALO- TSHIVENDA

SETHE 3: 2012 TSUMBA MULINGO

Sumbandila ya kushumisele kwa Tsumbo ya Mulingo wa Nwaha Nga iwaha Shango Lothe (MNSL)

1. Nyangaredzo nga u angaredza.

Mulingo wa Nwaha nga iwaha wa Shango Lothe (MNSL) ANA ndi u linga ndivho na zwickili nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu tshi sedzwa zwo lavhelelwaho zwe mugudi a zwi swikela mafheloni a Gireidi 1-6 na 9. Hu tshi thuswa u linga ha tshikoloni na u itela uri vhagudi vha vhe na vhuḁifulufheli kha u bvelela musi vha tshi dzhenela kha milingo ya nḁa, tshigwada tsha vhadededzi kana vhomakone vha dzi thero vho bveledza thesite dza tsumbo dzine mudededzi a nga dzi shumisa kha ngudo dza Luambo na Mbalo. Mbudziso dza tsumbo dza thesite dzo bveledzwa dzi tshi bva kha mushumo wa Kharikhulamune wa katela themo 1, 2, na 3 dza iwaha, zwi tshi katela na modele wa (MNSL) ANA na zwone zwo netshedzwa. Tsumbo dzine dza katela na modele wa (MNSL) ANA dzi thusa u linga ha tshikoloni hune mugudi a tea u ita misi yothe a si dza u dzula vhudzuloni ha u linga ha tshikoloni.

2. Tshivhumbeo tsha mbudziso dza tsumbo.

Tsumbo dzo olwa u itela u fanyisedza thekiniki dzo fhambanaho kana maitete a u linga a zwickili kana ndivho i fanaho. Sa tsumbo iwe ndivho ya magudi kana zwickilizwi nga lingwa nga u nanga kha zwinzhi hune vhagudi vha tea u nanga phindulo ya khwinesa kha dzo fhiwaho, kana tshitatamennde (tshine tsha ḁoḁa vhagudi vha tshi iwala phindulo pfufhi kana paragirafu) kana iwe lushaka lwa mbudziso. (U hambela vhagudi uri vha tanganye maipfi kana zwitatamennde hu na mitalo, u fhedzisa fhungo kana phetheni, u sumbedza phindulo dzavho nga u ola kana mvetamveto, na zwiwe). Zwi amba uri musi vhadededzi na vhagudi vha tshi wana tsumbo dza mbudziso dzi kha zwiivhumbeo zwo fhambanaho fhedzi dzi tshi khou vhudzisa tshithu tshithehi, vha tea u pfesesa uri izwi zwo tou pulaniwa nga ndila yeneyo na vhagudi vha tea u fhindula mbudziso dza tsumbo dzothe. Vha khou taniwa kha thekiniki dza mavhudzisele kana kha maitete o fhambanaho u vha nea vhuḁifulufheli u livhana na thesite.

3. U tumanya na zwiwe zwishumiswa zwa u guda na u gudisa.

U itela thanganelano, dziwe tsumbo dza thesite na mbudziso zwo itwa nga khole u zwi tumanya na bugu dza mushumo. Tsumbo idzi dzo dovha dza livhanywa na ḁoḁa dza Tshitatamennde tsha Kharikhulamune ya Lushaka Gireidi 1-12 (TKL), mbetshelwa ya Tshitatamennde tsha Pholisi tsha kharikhulamune na u linga (TPTLM) zwine zwa vha zwa gireidi yeneyo na purotokholo ya u linga ya lushaka. Maiwalwa aya othe o tangana na ane tshikolo tsha ḁo a netshedza a ita mutheo wo dziaho une wa thusa mudededzi kha u ita ndugiselo ya ngudo na u linga ha fomaḁa (u linga ha ngudo).

4. Zwine tsumbo dza shumisiswa zwone.

Musi tsumbo dza gireidi na thero dzo dzudzanyiwa nga mutavha wo katelaho zwidodombedzwa zwothe, mudededzi ha tei u nea vhagudi mutavha wothe wa mbudziso uri vha fhindule nga tshifhinga tshithihi. Mudededzi u tea u nanga mbudziso dzine dza elana na ngudo dze a dzudzanya dzo tetshelwaho tshifhinga tshenetsho. Vha tea u nanga tsumbo dza mbudziso nga nthihi nga vhuronwane kana tshigwada tsha mbudziso dzine vhagudi vha nga kona u dzi fhindula, dzi nga shumiswa nga zwifhinga zwo fhambanaho zwa u funza na u guda nga ndila i tevhelaho:-

- 4.1. Mathomoni a ngudo sa thesite ya tzedzisiso (diagnostic) u itela u topola maandā na vhuṭudzeṭudze ha mugudi. Mawanwa a tzedzisiso a tea u bveledza nyeletshedzo kha vhagudi na u bveledza ngudo dzo teaho u lulamisa vhuṭudzeṭudze ho topoliwaho na u khwaṭhisa maandā a vhukoni vhune vha vha naho. Thesite ya tzedzisiso i nga fhiwa sa tshuṭwahaya u itela u vhulunga tshifhinga tsha u funza kilasini.
- 4.2. Vhukati ha ngudo, sa thesite ya tshifhinga tshoṭhe u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela nḡivho na zwikili zwo tiwaho musi ngudo i tshi khou ḡi ya phanda u itela uri hu songo vha na mugudi ane a ḡo siwa murahu.
- 4.3 Mafheloni a ngudo kana ha ngudo dzi re na tshivhalo thesite ya murahu ha **tshifhinga tshilapfu (summative)** i tea u ṅwalwa u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela na u kona u shumisa nḡivho na zwikili zwo teaho kha ngudo dzo no gudwaho/funzwaho. **Tsivhudzo (feedback)** i tea u fhiwa musi mudededzi a tshi vhona hu na ngudo dzine dza ṭḡḡa u **khwaṭhisedza (consolidate)** nḡivho na zwikili zwo imaho ngauri.
- 4.4. Tshifhinga tshoṭhe vhagudi vha tea u ṭanelwa maitete a u linga kana kuvhudzisele, tsumbo, kufhindulele kwa u nanga hu na zwinzhi (multiple-choice) mbudziso ya phindulo nanzhi u fhindula nga u tou funa, (free response) mbudziso dza phindulo pfufhi, na dziṅwe.

Musi tzedzisiso (diagnostic) na u linga ha tshifhinga tshoṭhe (formative) hu tshi nga vha hu pfufhi zwi tshi ya kha tshivhalo tsha mbudziso dzo katelwaho, u linga nga murahu ha tshifhinga tshilapfu hu ḡo katela mbudziso nanzhi u swika kha thesite yo fhelelaho zwi tshi ya kha mushumo wo no gudwaho nga itsho tshifhinga. Zwa ndeme ndi zwa uri vhagudi vha ite nḡowenḡowe yo teaho kha u fhindula thesite yo ḡalaho na kha lushaka lwa tsumbo ya thesite ya Mulingo wa ° waha nga ° waha wa Shango · oṭhe (MNS·) ha lushaka.

5. Memorandamu kana Sumbanḡila ya kuvhudzisele (Memoranda or answering guidelines)

Tsumbo ya vhukuma ya phindulo ndavhelelwa dza tsumbo dza mbudziso ṅwe na ṅwe ya thesite dzo ṅetshedzwa na dza modele wa thesite ya (MNS·). Vhadededzi vha tea u dzihela nzhele uri memorandamu a u tei u vha u netisaho. Memorandamu u tea u ṅetshedza fhedzi maitete o ṭanḡavhuwaho a phindulo ndavhelelwa na vhadededzi vha tea u vhudzisesa vha kone u ṅea muṅene phindulo i tendiseaho na dziṅwe phindulo dzi tendiseaho dzo fhambanaho dzo ṅetshedzwaho nga vhagudi.

6. U katelwa ha kharikhuḡamu.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri kharikhuḡamu ya kilasi yeneyo i katelwe nga vhuḡalo. Tsumbo dza gireidi ṅwe na ṅwe a dzo ngo katela kharikhuḡamu yoṭhe. Ho tou topolwa nḡivho na zwikili zwa ndeme zwa mushumo une wa katela themo yu 1, 2 na 3 ya ṅwaha wa tshikolo. U siana ha mushumo zwo ya nga nḡila ye zwa sumbedzwa ngayo kha maṅwalwa a Tshitatamennde tsha Phoḡisi ya Kharikhuḡamu yau Linga ya Lushaka (TPKLL).

7. Phendelo.

Ndivho ya muhasho ndi u khwinisa vhuimo na vhunzani (quality) ha kushumele kwa vhagudi kha zwikili zwa ḡitheresi na Nyumeresi zwa ndeme zwa mathomo. (M° S·) ndi tshiṅwe tsha zwishumiswa zwine muhasho wa khou tshi shumisa u ṭola arali mashumele a vhagudi a tshi khou khwiṅisea, u dzula o ralo kana a tshi khou tsela fhasi. Zwiṭiriki na zwikolo zwi lavhelelwa u tikedza vhadededzi na u vha ṅea zwishumiswa u khwiṅisa kufunzele na kugudele zwikoloni. Nga u shumisa

tsumbo dza (M° S.) sa tshipiḁa tsha zwishumiswa zwa u funza, vhadededzi vha ḁo thusa vhagudi uri vha vhe na nzhele kha maitele o fhambanaho a u linga. Nga kushumisele kwone kwa tsumbo zwi ḁo thusa vhagudi u wana nḁivho na u bveledza zwikili zwa u guda nga nḁila yone na kushumele kwa khwiḁe hu tshi tevhelwa thesite dza (M° S.).

NOMBORO, TSWAYO NA VHUSHAKA

1. Vhalelani zwifanyiso zwa maluvha ni ḁwale nomboro ya maluvha i re yone.




2. Vhalelani zwifanyiso zwa ḁaledzi ni ḁwale nomboro ya ḁaledzi i re yone.



3. Vhalelani zwifanyiso zwa zwigwada zwa mabaḁuni ni ḁwale uri hu na zwidzhumba zwa mabaḁuni zwingana.



4. Ndi zwigwada zwa vho 5 zwa maluvha zwingana zwo sumbedzwaho kha tshifanyiso?



5. Huna maṅo mangana afho kha masiki ya 8?



Nwalani nomboro dzo tshelaho kha mbudziso 6 u swika kha 9.

6.

7	8		10		12	13	14		16
---	---	--	----	--	----	----	----	--	----

7. 13 ; 14 ; _____ ; _____ ; _____ ; 18





8. 16 ; _____ ; 14 ; _____ ; 12

9. 10 ; _____ ; _____ ; _____ ; 6

10. Talani mutalo u livhanya dzina la nomboro i re yone na tshiga tsha nomboro.

- a. 1 hanu 10
- b. Fumi 2
- c. 1 ahe 5
- d. Mbili 9

11. Sedzani tshifanyiso. Olani tshetendeledi u mona na nomboro ya zwithu kha tshigwada tshiawe na tshiawe.

a.		4 6 8 10
b.		4 6 8 10
c.		4 6 8 10
d.		4 6 8 10

12. Olani mutalo ni tshi țanganya zwiġa zwa nomboro dzi fanaho.

19

73




55


19

55





73

13. Nwalani tshiga tsha nomboro kha tshibogisi tshiñwe na tshiñwe i ne ya lingana na zwithu zwi re kha fureme.

a.		
b.		
c.		

d.		
----	--	--

14. Fhedzisani thebuḽu i re afho fhasi.

	Zwithu	Tshiga tsha nomboro	Dzina ḽa nomboro
a.		2	
b.			ṽahe
c.			Raru
d.		7	

15. Nwalani madzina a zwiḡa zwi tevhelaho.

a.	1	
b.	4	
c.	8	
d.	10	
e.	5	

16. T̄anganyani tshiga tsha nomboro na dzina ḷayo ḷa nomboro.

7
1
3
9
2

Mbili
T̄ahe
Sumbe
Thihi
Raru

17. Vhekanyanir nomboro dzi tevhelaho u bva kha t̄hukhusesa u ya kha khulwanesesa.

11 ; 14 ; 10 ; 13 ; 12

_____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____

18. N̄walani nomboro dzo ñwaliwaho kha tshidimela u bva kha khulwanesa u ya kha t̄hukhusesa.



_____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____


19. Vheani nomboro dzo ñwalwaho kha baweļe u bva kha t̄hukhusesa u ya kha khulwanesesa.




_____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____

20. Sedzani tshifanyiso ni kone u iwala "zwinzhi", "zwi tukusa" kana "zwi linganaho" ni fhedzise fhungo liwe na liwe.


A




B



C



D



a. A i na zwithoma _____ .

b. B i na zwithoma _____ na zwi re kha C.

c. D i na zwithoma zwi _____ .

21. Sedzani tshifanyiso ni kone u fhindula mbudziso.



Goloi Munna

Kholomo

a. _____ ndi ya u thoma.

b. _____ ndi ya fhedza.

c. _____ u vhukati.

22. Sedzani zwifanyiso zwa phukha ni kone u iwala ipfi u fhedzisa fhungo liñwe na liñwe.




mathomo


vhuvhili

vhuraru

vhuna

vuṭanu

a.  ndi tshifanyiso tsha _____ .

b.  ndi fanyiso tsha _____ .

23. Haya ndi maḽere a 7 a alifabethe .


s m a b e w r

a. ḽere li re kha vhuimo ha vhuraru ndi _____.


b. ḽere li re Tsini tsini lo rangela e ndi _____.

c. ḽere li re tsini tsini murahu ha w ndi _____.


24. Nwalani nomboro yo tshelaho kha vhudzulo hu re hone kha mutalombalo.



25. Nwalani nomboro dzo tshelaho kha mutalombalo.



Sedzani zwivhumbeo zwi re kha mutalombalo ni ole tshi re tshone kha fureme.



	Vhuimo	Tshivhumbeo
a.	Vhuimo ha vhu 10	
b.	Vhuimo ha vhu 11	
c.	Vhuimo ha vhu 13	
d.	Vhuimo ha vhu 15	


Tshileme tsha vhuimo


1. Fhedzisani fhungo liiwe na liiwe la nomboro.

a. $12 = \text{fumi } 1 + \underline{\hspace{2cm}}$ nthihi

b. $15 = \text{fumi } 1 + \underline{\hspace{2cm}}$ nthihi.


2. Nwalani uri ndi nomboro ifhio yo sumbedziwaho kha tshiiwe na tshiiwe tsha zwitevhelaho.






U shumisa nomboro

1. Vhalelani zwivhumbeo zwi re kha mafhafha a zwisusu ni iwale phindulo.



Davhulani 4 = _____



Davhulani 7 = _____


2. Nwalani phindulo.

Davhulani 5	=
Davhulani 6	=
Davhulani 2	=


3. Nwalani dzina la nomboro li re lone. Ya u thoma no itelwa yone.

- a. 1 hanu yo davhuliwa ndi fumi.
- b. Thihi yo davhuliwa ndi _____.
- c. Rathi yo davhuliwa ndi _____.
- d. Raru yo davhuliwa ndi _____.


4. Shumisani zwifanyiso zwitterhelaho ni hafule nomboro.



a. Hafu ya 8 = _____



b. Hafu ya 12 = _____




c. Hafu ya 2 = _____


5. Talani mutalo kha hafu ya zwitendeledzi ni iwale phindulo. No itelwa ya u thoma.




a. Hafu ya 2 = 1



b. Hafu ya 14 = _____




c. Hafu ya 6 = _____



d. Hafu ya 10 = _____

6. Vhalelani nga vho mbili u bva kha 0 u swika 14. Sumbedzani u fhufha kha mutalombalo. U fhufha ha u thoma hu 2 no iteliwa.



Fhindulani mbudziso 7 u swika 20 zwi tshi katela u țanganya, u țusa, u vhea nga zwigwada na u kovhekanya.

7.

a. $4 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $5 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $2 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$


8.

a. $7 + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $8 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $9 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.




10. Vhalelani minwe ni ñwale phindulo.

a.



$$5 + 5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

b.



$$5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

11.

a. $4 + 1 + 2 =$ _____


b. $2 + 0 + 9 =$ _____

c. $1 + 5 + 6 =$ _____

12.

7
13
8
15

13.



14.

a. $10 - \underline{\quad} = 7$

b. $8 - 3 = \underline{\quad}$

c. $\underline{\quad} - 2 = 13$

15. Paulo o la mabisikitsi 3 nga matsheloni, mabisikitsi 3 nga masiari na mabisikitsi 3 tshikolo tshi tshi bva. O la mabisikitsi mangana o tangana othe?
-

16. Fhedzisani tshiwe na tshiwe tsha zwritevhelaho.
Tsumbo :

a.
$$\begin{array}{r} \text{OO} + \text{OO} + \text{OO} = \text{OOOOOO} \\ 2 + 2 + 2 = 6 \end{array}$$


b.
$$\begin{array}{r} \text{OOO} + \text{OOO} + \text{OOO} = \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{r} \text{OOOO} + \text{OOOO} + \text{OOOO} = \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

17. Olani zwigwada zwivhili zwa zwitendeledzi kha tshinwe na tshinwe tsha zwitevhelaho.





<p>a. 000000</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">000</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px;"></div> </div>
<p>b. 0000</p>	
<p>c. 0000 0000</p>	
<p>d. 00000 00000</p>	

18. Hu na zwigwada zwa mabałuni mararu zwingana afho kha zwifanyiso




Zwigwada _____ zwa vho 3

19. Sedzani zwifanyiso ni zwikovhekanye u lingana vhukati ha vhasidzana vho sumbedzwaho. Nwalani uri muthihi u do wana zwingana.

	<p>a.Muthihi u wana maapula _____ .</p>
	<p>Muñwe na muñwe u wana maḽegere _____ .</p>
	<p>c.Muthihi u wana aisikhirimu _____ .</p>
	<p>d.Muthihi u wana mapwere _____</p>

20. Kovhekanyani u lingana maapula a 11 vhukati ha vhana 2.











a. Nwana muthihi u do wana maapula mangana?

_____ .

b. Hu do sala maapula mangana? _____ .

Tshelede

1. Fhedzisani zwitevhelaho.

	Ndi renga		Ndo shumisa
a.	 10c	 5c	
b.	 5	 R2	
c.	 30c	 50c	
d.	 R10	 R6	

2. Pembelani o renga bugu ya R3 na Khirayoni dza R9. U ɔo wana tshintshi ya vhugai arali o badela nga R20 ya bambiri?

3. Nwalani thanganyelo ya mutengo kha iwe na iwe ya dzi tevhelaho.

a. R 5 + R 4 = _____

b. 20c + 15c = _____

4. Ndi mangwende mangana a dzi 5c a itaho 20c?



_____ wa mangwende

5. Khuhu nthihi i dura R4. Khuhu 4 dza mutengo wonoyo muthihi dzi do ita vhugai?

Phetheni, Fankisheni na Aḷdzhebura

1. Olani zwivhumbeo 2 kana zwithu kha muduba muḷwe na muḷwe.

a. IIII = IIII _____

b.  _____

c.  _____

Tshikhala na tshivhumbeo

1. Sedzani zwifanyiso zwi re afho fhasi. Tingeledzani zwithu zwi ne zwa kunguluwa. I tani "X" kha tshithu tshi ne tsha suvha.

a. Ngilasi




b. Swiri




c. Bugu




d. Penisela



2. Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho ni tshi shumisa maipfi "Ee" kana "Hai"

a.  tshi nga kunguluwa? _____

b.  tshi nga kunguluwa? _____

c.  suvha? _____

d.  suvha? _____


3. Shumisani maipfi "phanda ha" kana "muruha ha" u fhedzisa fhungo liñwe na liñwe.



a. Duvha li _____ nndu.

b. Goloi i _____ nndu.


4. Ndi phukha ifhio i re kha tshauḽa tsha musevhe?



Nguluvhe




Musevhe




Tshimange

_____ tshi kha tshauḽa tsha musevhe.

5. Olani tshiḽwe tshipiḽa tsha tsha tshivhumbeo u ita simeḽiri.



6. I tshi tshifanyiso tshi a sumbedza simeṭiri? Tingeledzani ipfi
la
phindulo i re yone.



7. Olani mutalo wa simeṭiri kha tshivhumbeo.



Muelo

1. Lavhelesani khalenda ni fhindule mbudziso dzi no tevhela.


Fulwi 2011

Swondaha	Musumbuluwo	Ḳavhuvhili	Ḳavhuraru	Ḳavhuḡa	Ḳavhuḡanu	Mugivhela
			 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 12	 13	 14	 15	16	 17	18
 19	 20	 21	22	23	24	25
26	 27	28	29	 30		

a. Huna maḡuvha _____ a musu hu na ḡuvha nga
Fulwi _____ 2011.

b. Yo na maḡuvha a _____ nga Fulwi 2011.

2. Vhekanyani zwithu zwi re kha zwifanyiso u bva kha tshilapfusesa u ya kha tshipfufhisesa nga u ñwala 1, 2, 3, 4 fhasi ha tshiñwe na tshiñwe.



khadi



selefounu

tshienda

bethe ya khirikhethe

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

3. Tingeledzani tshifanyiso tshi sumbedzaho khovhe ndapfusesa.



4. Talelani ipfi ña phindulo i re yone. Ndi ifhio yo lapfesaho?

a. Ruña kana thanda ya metshisi?

b. Khirayoni kana bugu yañu?

U shuma na data

a. 1111 zwi amba 4, ~~11111~~ zwi amba 5, na ~~1111+1~~ zwi amba 7.
Olani thaj̄i ya maraga īwe na īwe ya nomboro dzi tevhelaho.

- | | |
|----|----|
| a. | 3 |
| b. | 10 |
| c. | 6 |
| d. | 12 |

2.Sedzani kha girafu ya zwifanyiso ni fhindule mbudziro dzi no tevhela

Khii: 😊 zwi amba mugudiswa 1

Zwifuwo zwa vhagudiswa

omboro ya vhagudiswa	😊 😊 😊 😊	😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊	😊 😊	😊 😊 😊 😊 😊
	Mmbwa	Zwimange	Khovhe	Zwiḽon i

a.Ndi vhagudiswa vhangana vha re na khovhe ?
_____.

b.Ndi vhagudiswa vhangana vha re na zwimange zwinzhi u fhira mmbwa? _____.

c.Ndi vhagudiswa vhangana vho ṽangana vho vhudziswa? _____.